



Broj: 06-333/24-7321/7

Podgorica, 29.08.2024. godine

**TRIPKOVIĆ MILIKA**

**PODGORICA**  
Jerevanska 6

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/24-7321/7 od 29.08.2024. godine, za izradu tehničke dokumentacije, za građenje novog objekta u okviru površina centralnih djelatnosti na lokaciji urbanističke parcele UP11H, Zona H, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona KAP-a“ – Izmjene i dopune („Službeni list Crne Gore“, br. 69/19), Glavni grad Podgorica.



**MINISTAR**  
**Slaven Radunović**

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- ✓ U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

Saglasna:

Marina Izgarević Pavlčević, državna sekretarka

ODOBRIO:

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora Direktorata  
za građevinarstvo

Obradila:

Branka Nikić, samostalna savjetnica I

# URBANISTIČKO- TEHNIČKI USLOVI

1.	Broj: 06-333/24-7321/7 Podgorica, 29.08.2024. godine		Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i podnijetog zahtjeva <b>Tripković Milike iz Podgorice</b> izdaje:		
3.	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> za izradu tehničke dokumentacije		
4.	za građenje novog objekta, u okviru površina centralnih djelatnosti na lokaciji urbanističke parcele <b>UP11H, Zona H</b> , u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona KAP-a“ – Izmjene i dopune („Službeni list Crne Gore“, br. 69/19), Glavni grad Podgorica.		
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Tripković Milika iz Podgorice	
6.	<b>POSTOJEĆE STANJE</b> <p>Predmetna lokacija <b>UP11H, Zona H</b>, nalazi se u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona KAP-a“ – Izmjene i dopune, Opština Podgorica.</p> <p>Prema grafičkim prilozima „00. Topografsko katastarska podloga“ na predmetnoj lokaciji <u>nijesu evidentirani postojeći objekti</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prema katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine u listu nepokretnosti 56-izvod KO Dajbabe od 16.07.2024.godine upisano je:<ul style="list-style-type: none"><li>• katastarska parcela 1343/103 - Pašnjak 5. klase pov.2062m2;</li></ul></li><li>• Prema katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine u listu nepokretnosti 3964-prepis KO Dajbabe od 16.07.2024.godine upisano je:<ul style="list-style-type: none"><li>• katastarska parcela 1343/14 - Pašnjak 5. klase pov. 10255m2;</li></ul></li></ul> <p><b>► Prirodne karakteristike planskog područja</b></p> <p><b>Geografski položaj</b> Teren za koji se rade izmjene i dopune nalazi sa lijeve strane rijeke Morače (na zapadu) a južno od Dajbabske gore; sjeverno i sjevero-zapadno od Srpske gore; zapadno od Jadranskog puta Podgorica-Virpazar.</p> <p><b>Karakteristike terena</b></p>		

Tereni KAP-a pripadaju Zetskoj ravnici. KAP sa svojim objektima je na ravnom tlu sa kotama od oko 33 m.n.m. do oko 20 m.n.m. i sa nagibom od sjevera prema jugu sa visinskom razlikom od 13m, na potezu dugom oko 2.5km. To je skoro ravni teren sa jedva primjetnim nagibom prema jugozapadu-koritu rijeke Morače.

Sastav i vezivnost sedimenata tla i skoro ravan teren uz izostanak površinskih tokova čini terene stabilnim. Kratko rečeno tereni na kojima su objekti KAP-a su stabilni i nosivi za postojeće objekte i objekte koji se predviđaju detaljnim urbanističkim planom. Litološke članove terena karakteriše veoma dobra vodopropustljivost, mada se na mjestima gdje su formirani konglomerati površinske vode duže zadržavaju.

#### **Stepen seizmičkog intenziteta**

Sa makroseizmičkog aspekta teritorija Podgorice pripada prostoru sa vrlo izraženom seizmičkom aktivnošću, kako iz autohtonih žarišta tako i iz žarišta sa susjednih teritorija. Na to utiče više aktivnih ili potencijalno aktivnih seismogenih zona koje daju snažne zemljotrese, pa je prema Seizmološkoj karti Crne Gore Podgorica obuhvaćena područjem 8° MCS skale, kao maksimalnog intenziteta očekivanog zemljotresa, za povratni period od 100 godina, sa jerovatnošću pojave 63%.

Navedeno ukazuje na potrebu izdvajanja dodatnih sredstava u procesu izgradnje stambenih i drugih objekata, kako bi se na prihvativ nivo svele štete od eventualnih razornih zemljotresa.

#### **Hidrološke i hidrografске karakteristike**

Područje Podgorice baštini najveće vodene resurse Crne Gore- podzemne i tekuće. Upotrebljena vrijednost ovih voda se ogleda u vodosnabdijevanju, navodnjavanju, hidroenergiji, vodi kao robi, vodnim ekosistemima kao stanište flore i faune. Vodna morfologija kao pejzaž i poseban turistički resurs spada među najznačajnije razvojne resurse Podgorice.

Na području Podgorice mogu se izdvojiti tereni sa slijedećim hidrogeološkim karakteristikama:

- Slabo vodopropusni tereni (hidrogeološki izolatori)
- Srednje i promenljivo vodopropusni tereni
- Vodopropusni tereni

Podzemna voda je niska i iznosi 16-20m ispod nivoa terena.

#### **Klimatske karakteristike**

Osnovni činioци klimatskih tipova u prostornom obuhvatu su blizina Jadranskog mora i direktna otvorenost prema njemu linijom koridora: Skadarsko jezero – rijeka Bojana – Jadranska obala.

Klima Podgorice je klasifikovana kao mediteranska klima sa toplim i suvim ljetima i umjereno hladnim zimama. Blizina Jadranskog mora i uticaj planinskog zaleđa rezultira pojavom izmijenjenog sredozemnog tipa klime sa svojim specifičnim karakteristikama, toplim i vrućim ljetima i blagim i kišovitim zimama.

Temperatura prelazi  $25^{\circ}\text{C}$  u oko 135 dana godišnje. Period srednjih dnevnih temperatura iznad  $0^{\circ}\text{C}$  traje i preko 320 dana u godini, a iznad  $15^{\circ}\text{C}$  oko 180 dana. U Podgorici srednja godišnja temperatura je  $15.5^{\circ}\text{C}$  sa srednjom minimalnom od  $5^{\circ}\text{C}$  u januaru i srednjom maksimalnom od  $26.7^{\circ}\text{C}$  u julu. Podgorica je jedan od najtoplijih gradova u Evropi. Srednji godišnji broj tropskih dana (maksimalne temperature iznad  $30^{\circ}\text{C}$ ) ovdje je od 50 do 70 dana. Podgorica je naročito poznata po izuzetno toplim ljetima: temperature iznad  $40^{\circ}\text{C}$  su uobičajene u julu i avgustu.

Prosječna relativna vlažnost za Podgoricu iznosi 63.6%. Najviše padavina zabilježeno je u novembru i decembru, sa prosjekom padavina između 239 i 251 mm. Maksimum padavina od 438 mm zabilježen je u decembru. Minimum padavina je iznosio 6 mm u martu i 0,2 mm u julu.

Srednje godišnje padavine iznose 1.544 mm (60,8 in).

Snijeg je rijetka pojava u Podgorici jer pada rijetko više od par dana godišnje.

	<p>Prosječan broj dana sa vjetrom je oko 60. Podaci Hidrometeorološkog zavoda da 40% vremena preovlađuju sjeverni vjetrovi (N), dok su južni vjetrovi dominantni 25-30% vremena. Najmanje su česti istočni vjetrovi. Maksimalna brzina vjetra je zabilježena za sjeverni vjetar i iznosi 34,8m/s. Jaki vjetrovi su najčešći tokom zime, sa prosjekom od 20,8 dana, a najmanje česti u ljetnjim mjesecima sa prosjekom od 10,8 dana.</p>
7.	<b>PLANIRANO STANJE</b>
7.1.	<p><b>Namjena parcele odnosno lokacije</b></p> <p>Predmetna lokacija <b>UP11H, Zona H</b>, je prema grafičkom prilogu "10. Plan namjene površina" planirana za centralne djelatnosti(CD).</p> <p>Površine za centralne djelatnosti -CD</p> <p>Površine za centralne djelatnosti su površine koje su planskim dokumentom pretežno namijenjene smještanju centralnih - poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti i obilježja su centara naselja.</p> <p>Na površinama iz stava 1 ovog člana mogu se planirati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ugostiteljski objekti i objekti za smještaj;</li> <li>- trgovački (tržni) centri, izložbeni centri i sajmišta;</li> <li>- poslovne zgrade i objekti, objekti za sport i rekreaciju i sl;</li> <li>- privredni objekti, skladišta, stovarišta, koji ne predstavljaju bitnu smetnju pretežnoj namjeni;</li> <li>- komunalno-servisni objekti javnih preduzeća i privrednih društava koji služe potrebama područja.</li> </ul> <p>Na površinama iz stava 1 ovog člana, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objekti i mreže infrastrukture;</li> <li>- parkinzi i garaže za smještaj vozila zaposlenih, korisnika i posjetilaca;</li> <li>- stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom (pumpne stanice), u skladu sa tehničkim propisima</li> </ul> <p>Preporuka: Pravilnikom je obuhvaćen širok dijapazon sadržaja koji se mogu graditi na parcelama ove namjene, obzirom da je taj prostor u smislu položaja jako atraktivan, u smislu da predstavlja prvu liniju industrijsko poslovne zone a uz jake saobraćajne pravce, pa je samim tim na novoformiranim parcelama planirana gradnja objekata distributivnih centara, objekata komercijalnih sadržaja , uslužnih djelatnosti, poslovnih i ostalih kompatibilnih toj namjeni uz poštovanje ekoloških smjernica, zakona, pravilnika i regulative iz te oblasti.</p>
7.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>Shodno grafičkom prilogu "11. Plan parcelacije" <b>UP11H, Zona H</b>, sastoji se od dijelova katastarskih parcella broj 1343/14 i 1343/103 KO Dajbabe.</p> <p>Na pomenutom prilogu prilazane su granice urbanističkih parcella i definisane koordinatama prelognih tačaka.</p> <p><b>Podjela na blokove</b></p> <p>Radi bolje preglednosti i prepoznatljivosti određenih cjelina izvršeno je grupisanje parcella po blokovima. Grupisanje je izvršeno na 6 blokova ( A,D,E,F,G,H), koji su formirani od urbanističkih parcella koje se prvenstveno vlasnički prepoznaju i međusobno povezuju, pa samim tim čine cjelinu.</p> <p><u>Blok H</u> je planiran tako da na samom ulazu desno i lijevo Južne obilaznice je formiran red objekata centralnih djelatnosti kako bi se dala estetska vrijednost prostoru. Ostale parcele su pretežno industrijska proizvodnja. Na većim parcellama gdje već postoje</p>

	<p>izgrađeni industrijski pogoni iste treba unaprijediti i modernizovati, sve u skladu sa uslovima zaštite životne sredine.</p> <p><b>Parcelacija</b></p> <p>Parcele su dobijene podjelom velikih parcela na manje koje su uklopljene u saobraćajnu mrežu.</p> <p>Shodno tome velike urbanističke parcele ovim planom su podijeljene na više urbanističkih parcela sa minimalnom površinom od 20.000 m<sup>2</sup> odnosno 2 ha. Ukrupnjavanje urbanističkih parcela moguće je u okviru istog i susjednog bloka osim (ograničenog javnim saobraćajnicama), a za namjene u okviru ovog plana ne postoji ograničenje po pitanju maksimalne veličine urbanističke parcele.</p> <p>Ukoliko urbanistička parcela nije usklađena sa katastarskom već zahvata i dio druge katastarske parcele, moguća je izgradnja objekta predviđene namjene na katastarskoj parceli koja je većim dijelom dio urbanističke parcele i površinom zadovoljava uslove tražene planom, sve u skladu sa važećim Zakonom.</p> <p>Članom 13 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore“, 044/18,043/19), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.</p>												
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p><b>Regulaciona linija</b></p> <p>Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. Rastojanje između dvije regulacione linije definiše profil saobraćajno infrastrukturnog koridora.</p> <p><b>Građevinska linija</b></p> <p>Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode, definisana grafički i numerički, koja predstavlja granicu do koje je moguće graditi objekat.</p> <p>Građevinska linija ispod zemlje (GL 0) ili vode je linija kojom se utvrđuju gabariti za podzemne dijelove objekta ili podzemne objekte.</p> <p>Građevinska linija na zemlji (GL 1) je linija koja definiše granicu do koje je moguće planirati nadzemni dio objekta do visine prizemlja.</p> <p>Građevinska linija iznad zemlje (GL 2) je linija kojom se utvrđuje gabarit za nadzemni dio objekta iznad prizemlja kao i za nadzemne objekte koji ne sadrže prizemnu etažu (pasarele, nadzemni koridori i pješački prelazi).</p> <p>Na grafičkom prilogu "12. Plan regulacije i parcelacije" prikazane su građevinske linije i definisane koordinatama prelomnih tačaka.</p> <p>Prelomne tačke GL</p> <table> <tbody> <tr> <td>263</td> <td>6602356.00</td> <td>4695476.56</td> </tr> <tr> <td>264</td> <td>6602333.12</td> <td>4695426.08</td> </tr> <tr> <td>265</td> <td>6602249.46</td> <td>4695464.00</td> </tr> <tr> <td>266</td> <td>6602423.34</td> <td>4695385.18</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Vertikalni gabarit</b></p> <p>Vertikalni gabarit objekta ovim planom se određuje kroz dva parametra: sprathost objekta i maksimalna dozvoljena visina objekta.</p> <p>Planom predviđena maksimalna spratnost iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za objekte industrije i proizvodnje - visoko prizemlje (Pv), P, P+1, P+2</li> <li>• za objekte administracije, poslovanja, komercijalnih sadržaja i dr. - visoko prizemlje (Pv), (P +1) do (P+4)</li> </ul>	263	6602356.00	4695476.56	264	6602333.12	4695426.08	265	6602249.46	4695464.00	266	6602423.34	4695385.18
263	6602356.00	4695476.56											
264	6602333.12	4695426.08											
265	6602249.46	4695464.00											
266	6602423.34	4695385.18											

Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi:

- za garaže i tehničke prostorije do 3.0m
- za stambene etaže do 3.5 m
- za poslovne etaže do 4.5 m

- izuzetno, za osiguranje za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4,5m

*Spratne visine mogu biti veće od visina određenih stavom 1 ovog člana ukoliko to iziskuje specijalna namjena objekta ili primjena posebnih propisa, s tim što visina objekta ne može biti veća od najveće dozvoljene visine propisane u metrima. Agencija za civilno vazduhoplovstvo će za svaki pojedinačni objekat koji bi svojom visinom (većom od 45 m iznad terena) mogao ugroziti sigurnost vazdušnog saobraćaja izdavati pojedinačne uslove za svaki objekat.*

#### **Opšti uslovi za izgradnju novih objekata**

Da bi se omogućila izgradnja novih objekata i uredio teren, potrebno je prije realizacije namjena definisanih ovim Planom izvršiti nivелацију terena i komunalno opremanje zemljišta, u skladu s ovim uslovima:

- gabarite objekata projektovati u skladu sa zadatim veličinama zauzetosti terena, spratnosti i bruto gradjevinske površine;
- u okviru maximalne bruto građevinske površine planiranih objekata uračunati ukupnu površinu otvorenog i zatvorenog korisnog prostora, koji je planiran u svim etažama objekta (suteren-prizemlje-srat-potkrovље);
- ostavlja se mogućnost planiranja podruma;
- površina garažnog prostora i tehničkih prostorija ne obračunava se u bruto gradjevinsku površinu objekta u podzemnim etažama;
- izgradnji objekata mora da prethodi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima tla;
- izbor fundiranja objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata;
- prilikom izgradnje objekata u cilju obezbeđenja stabilnosti terena, potrebno je izvršiti odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba;
- sve objekte infrastrukturno opremiti shodno smjernicama datim u planu za pojedinačne faze.

#### **Opšta pravila za uređenje površina i izgradnju objekata**

Izgradnja novih objekata će se odvijati na urbanističkim parcelama u skladu sa datim smjernicama i urbanističkim parametrima koju su dati pojedinačno za urbanističku parcelu u tabeli sa numeričkim pokazateljima.

Parcelacija je data na način da sve urbanističke parcele imaju direktni pristup sa javne komunikacije i formirane su na osnovu raspoloživih podloga i katastarskih parcella. U okviru predložene parcelacije, za parcele iste i slične namjene a u skladu sa željama i potrebama investitora, može se vršiti formiranje većih urbanističkih parcella udruživanjem parcella, kao i izgradnja poslovnih objekata samo do granice planiranih kapaciteta za te parcele, građevinske linije koje su date grafički i numerički u tom slučaju se između susjeda koji se udružuju zanemaruju a važe prema javnim površinama i susjednim parcelama koje nijesu predmet udruživanja.

Pod svim objektima dozvoljena je izgradnja podrumskih etaža koje ne ulaze u proračun ostvarene BGP ukoliko su namjene za garažiranje vozila i tehničke prostorije.

Položaj i gabariti planiranih objekata na grafičkim prilozima nisu određeni, već će biti određeni prilikom detaljne razrade projektne dokumentacije svakog od objekata u okviru urbanističke parcele.

Na svakoj urbanističkoj parcelli ove namjene dozvoljena je izgradnja jednog ili više objekata osnovne namjene i pratećih sadržaja. Konačan broj objekata i njihov

razmještaj na parceli zavisiće od vrste industrijskog procesa, vrste proizvoda za skladištenje, kao i tehnoloških potreba konkretnе namjene. Dimenziјe i međusobne odnose pojedinih objekata i grupacija objekata na parceli potrebno je utvrditi prilikom izdavanja UT uslova po prethodno utvrđenim idejnim rješenjima i utvrđenom programu, a uz saradnju svih zainteresovanih subjekata. Pri tom je neophodno poštovati regulacione elemente plana (građevinsku liniju kao liniju do koje je moguće graditi objekte, visinsku regulaciju, maksimalnu dozvoljenu zauzetost i BGP za predmetnu parcelu), kao i sve propise iz građevinske regulative.

Neophodna rastojanja između objekata u okviru istog kompleksa (iste urbanističke parcele) odrediti na osnovu tehničkih propisa konkretnе djelatnosti i prema potrebama održavanja i funkcionalisanja objekata.

Krovovi objekata mogu biti ravni ili kosi, malih nagiba, krovni pokrivači adekvatni nagibu. Sljeme krova mora se postaviti po dužoj strani objekta.

Na svim većim krovovima objekata mogu se postavljati fotonaponski paneli u cilju proizvodnje električne energije kao doprinos razvoju zelene energije, uz uslov prethodne provjere tehničke dokumentacije (Idejno rješenje) ili studije opravdanosti koja će se uputiti na saglasnost u Agenciju za civilno vazduhoplovstvo. Ograničavajući faktor razvoja tih objekata je blizina nacionalnog aerodroma i prostorno zalaženje u radijuse zaštitnih zona vazduhoplova kao i uticaji reflektujućih površina na bezbjednost vazduhoplova prilikom slijetanja.

Parkiranje planirati u okviru parcele i u objektu, skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima, gdje su dati normativi: za proizvodnju na 1000m<sup>2</sup> – 20 parking mjesta (min. 6 a max 25 parking mjesta) a za poslovanje na 1000m<sup>2</sup> – 30 parking mjesta (min. 10 a max 40 parking mjesta).

#### Izgradnja objekata

Izgradnji objekata mora da prethodi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima tla.

#### Konstrukcija objekata

Konstrukciju objekata oblikovati sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom koncepcijom. Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekta. Posebnu pažnju posvetiti mjerama antikorozivne zaštite;

#### Preporuke za aseizmičko projektovanje (za urbanističko tehničke uslove)

Imajući u vidu izrazitu seizmičnost područja opštine Podgorice, neophodno je primjetiti mjerne zaštite koje počinju arhitektonsko-građevinskim projektovanjem.

U tom smislu preporuke za projektovanje aseizmičkih objekata trebaju biti sastavni dio urbanističko tehničkih uslova, i one predstavljaju samo dalju-detaljniju razradu i konkretizaciju opštih preporuka za urbanističko planiranje i projektovanje za posmatrano područje.

Polazeći od našeg ali i svjetskog iskustva nameću se sljedeće preporuke o obezbeđenju sigurnosti objekata:

- Zaštita ljudskih života kao minimalni stepen sigurnosti kod aseizmičkog projektovanja
- Zaštita od djelimičnog ili kompletног rušenja konstrukcija za vrlo jaka seizmična dejstva
- Minimalna oštećenja za slabija i umjereni jaka seizmička dejstva.

#### Preporuke koje se tiču seizmičnosti zone:

Za objekte individualnog stanovanja (porodični stambeni objekti) može se koristiti koeficijent seizmičnosti  $K_s = 0.10$ . (IX stepeni MCS). Ukoliko se projektovanje vrši po

Eurocodu 8, projektno ubrzanje je 0.30-0.34g. Za više-spratnice, objekte sa većim rasponima, objekte javnog interesa i sl. projektne seizmičke parametre obavezno definisati inženjersko-seizmološkim elaboratima i geotehničkim istraživanjima lokacije gdje je predvidjena gradnja.

Proračun konstrukcije za seizmička dejstva vršiti prema važećim tehničkim propisima za gradnju u seizmičkim područjima. Preporučuje se i proračun na osnovu odredaba Eurocoda 8.

## UT USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA CD

UTU za izgradnju objekata za centralne poslovne, komercijalne i uslužne djelatnosti odnosno (administrativni objekti, ugostiteljski pobjekti i objekti za smještaj turista, trgovački centri, izložbeni centri, poslovne zgrade...) na urbanističkim parcelama. Na novoformiranim urbanističkim parcelama, prikazanim na grafičkim prilozima, planirana je izgradnja objekata pod sljedećim uslovima:

- Dozvoljena spratnost je maksimalno visoko prizemlje (Pv), (P+1) do (P+4).
- a maksimalna visina objekta koja označava distancu od najnize kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do donje kote vijenca krova ili vijenca ravnog krova .
- Maksimalni indeksi zauzetosti i izgrađenosti, kao i ostali urbanistički parametri su iskazani u tabeli Osnovnih urbanističkih parametara za svaku pojedinačnu parcelu.
- Parking mesta za potrebe zaposlenih ili korisnika predviđeti u sklopu svake urbanističke parcele shodno pravilniku.
- Dozvoljena je izgradnja podruma, ukoliko služi za obezbeđenje parking mesta ili tehničke prostorije i ne obračunava se u BGP.
- Građevinske linije su prikazane grafički i numerički ;
- Predlaže se mogućnost izgradnje galerijskog prostora u objektu.
- projektu dokumentaciju za objekte raditi u skladu sa važećim propisima za projektovanje ovakve vrste objekata.
- zelene površine u okviru parcela pejzažno urediti uz prethodnu analizu postojećeg zatečenog zelenog fonda kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri očuvalo i revitalizovalo prirodni biodiverzitet. Minimalni procenat ozelenjenosti i detaljne smjernice za pejzažno uređenje date su u poglavljju Plan pejzažnog uređenja.
- Svi budući objekti koji se budu radili u zoni koridora dalekovoda 110 kv vodova, moraju biti projektovani u skladu sa "Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 KV do 400 KV" ("Službeni list SFRJ", br. 65/88 i 18/92), sa obaveznom izradom Elaborata o mogućnosti izgradnje objekata u zoni dalekovoda 110 KV u sklopu projektne dokumentacije, i dobiti saglasnost od CGES-a (Elektroprenosni Sistem).

### Ostali uslovi

- Svi objekti tehničke infrastrukture kao što su TS gradiće se na parcelama u okviru plana i u skladu sa smjernicama i uslovima koje propisuje nadležni resor.
- Dozvoljava se fazna realizacija što je isto uslovljeno potrebama budućih korisnika, samoj tehnologiji, organizaciji i realizaciji izgradnje, fazna izgradnja će se izvoditi u skladu sa dinamikom koju predloži investitor u okviru idejnog rješenja.
- Novoplanirani objekti duži od 30m. moraju imati dilatacionu spojnicu.
- Broj objekta i razmještaj na parceli zavisi od vrsta proizvoda za skladištenje i tehnoloških potreba
- Nesmetan pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti u skladu sa Zakonom.
- Svi budući objekti koji se budu radili u zoni koridora dalekovoda 110 kv vodova, moraju biti projektovani u skladu sa "Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 KV do 400 KV" ("Službeni list SFRJ", br. 65/88 i 18/92), sa obaveznom izradom Elaborata o mogućnosti izgradnje

	<p>objekata u zoni dalekovoda 110 KV u sklopu projektne dokumentacije, i dobiti saglasnost od CGES-a (Elektroprenosni Sistem).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saobraćajne površine podrazumijevaju prvenstveno uređenu saobraćajnu mrežu koja je osnova za dalji planski razvoj u smislu infrastrukturnog opremanja. Takođe obuhvata prostore koji su namjenjeni željeznicama i njenoj budućoj rekonstrukciji, pa je samim tim dat i korridor u kom bi se eventualno dešavala pomjeranja trase. Zatim obuhvata kolsko-pješačke saobraćajnice, parking, i ostale elemente saobraćaja.</li> </ul> <p><b>Ograđivanje urbanističkih parcela</b></p> <p>Dozvoljeno je fizičko ograđivanje parcela (lokacija) namjenjenih industriji, industriji i skladištenju, kao i komunalnim djelatnostima.</p> <p>Ogradu prema regulacionoj liniji izvesti od nekog od slijedećih materijala: metalni profili, žičana ograda, živa ograda ili nihova kombinacija, betonske ili kamene a ostali dio do visine u skladu sa potrebama konkretnе namjene (max do 2,5 m).</p> <p>Pri ograđivanju parcela namjenjenih industriji i skladištenju, ograde prema susjednim lokacijama, ako ih ima, postaviti tako da se lijevo i desno od nje nalazi zaštitna zona zelenila od 5 m sa obje strane.</p> <p><u>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 44/18, 43/19).</li> <li>Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade ("Službeni list Crne Gore", br. 60/18).</li> <li>Površine za obračun indeksa se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list CG", br. 24/10 i 33/14) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6:Upravljanje kapacitetima - Dio 6.</li> </ul>
8.	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGOĐA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p><b>Zaštita od zemljotresa</b></p> <p>Pored mjera zaštite koje su postignute samim urbanističkim rješenjem ovim uslovima se nalaže obaveze prilikom izrade tehničke dokumentacije kako bi se ostvarile potrebne preventivne mjere zaštite od katastrofa i razaranja. Radi zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zbog konstatovanih nepovoljnosti inženjersko geoloških i seizmičkih uslova tla, sva rješenja za buduću izgradnju i uređenje prostora moraju se zasnovati na nalazima i preporukama inženjersko-geoloških istraživanja sa mikroseizmičkom rejonizacijom terena. Neophodno je sprovesti nakanadna geotehnička istraživanja u pogledu hidroloških svojstava tla, kao i konstatovanje drugih relevantnih elemenata za temeljenje objekata, postavljanje saobraćajnica i objekata komunalne infrastrukture. Zbog visokog stepena seizmičke opasnosti sve proračune seizmičke stabilnosti izgadnje zasnovati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, a objekte od opštег interesa srašunati sa većim stepenom opšteh seizmičnosti kompleksa. Pri planiranju saobraćajne mreže i objekata koji zahtijevaju veće intevencije u tlu (dubina veća od 2m) potrebno je predvidjeti odgovarajuće sanacione radove. Urbanističko rješenje dispozicijom objekata, saobraćajnica i uređenjem slobodnih površina obezbjeduje mogućnost intevencije svih komunalnih vozila, o čemu treba posebno voditi računa pri izradi tehničke dokumentacije. U pogledu građevinskih mjera zaštite, objekti i infrastruktura treba da budu projektovani i građeni u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima za odgovarajući sadržaj. Svi drugi elementi u vezi zaštite materialnih dobara i stanovnika treba da budu u skladu sa važećim propisima o</p>

zaštiti od elementarnih nepogoda i požara, tako da je za svaku gradnju potrebno pribaviti uslove i saglasnost od nadležnog organa u opštini, na tehničku dokumentaciju i izvedeni objekat.

### Zaštita od požara

U cilju zaštite od požara u okviru planskog rješenja svim objektima je obezbijeđen saobraćajni pristup za vatrogasna vozila, sa propisanom udaljenošću kolovoza od objekta. Širine planiranih saobraćajnica prilagođene su pristupu i manevriranju vatrogasnih vozila. Planskim rješenjem je obezbijeđena udaljenost izmedju pojedinih objekata, kao i uslovi za evakuaciju u slučaju požara. U okviru rješenja hidrotehničkog sistema obezbijeđena je voda za gašenje požara. U cilju obezbjeđenja mjera zaštite od požara, prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije za objekte marine, turzma i mješovite namjene, potrebno je predvidjeti uredjaje za automatsku dojavu požara, uredjaje za gašenje požara i sprečavanje njegovog širenja. Za ove objekte je obavezno izraditi projekte ili elaborate zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasanosti od požara i eksplozija), planove zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa važećom regulativom. Za objekte u kojima se skladište, pretaču, koriste ili u kojima se vrši promet opasnih materija, obavezno je pribaviti mišljenje na lokaciju od nadležnog organa, kako ovi objekti i instalacije svojim zonama ne bi ugrozili susjedne objekte.

### Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa:

U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima:

- Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) Pravilnici:
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ br.30/91)
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, br.8/95)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ“, br.7/84)
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivihtecnosti („Službeni list SFRJ“, br.20/71, 23/71)

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA.

### Mjere zaštite na radu

Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

9. USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	
	<p><b>Mjere za ublažavanje uticaja na vode</b></p> <p>U fazi građenja objekata potrebno je sprovoditi sljedeće mjere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Usvajanje dobre građevinske prakse da bi se izbjegao negativan uticaj na podzemne vode.</li></ul>

- Planom izvođenja građevinskih radova, te detaljnom razradom tehnoloških postupaka treba potpuno predvidjeti mjere planskog i sigurnog prikupljanja svih nepotrebnih materija (otpadaka), njihovog transporta i odlaganja na najbližu deponiju.
- U svim varijantama tehnologije izvođenja radova održati stabilnim/prirodnim hidrološki režim podzemnih voda, u prvom redu sprečavanjem isticanja vode/isušivanja.
- U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati biljni pokrivač, odnosno ostaviti buffer zone formirane od biljnog pokrivača između planiranih pristupnih puteva i vodotoka.
- Uspostaviti kontinuirani nadzor tokom izvođenja radova uz prisustvo specijaliste za zaštitu životne sredine.
- Sve površine gradilišta i ostale zone privremenog uticaja potrebno je nakon završetka građevinskih radova sanirati u skladu sa Planom sanacije, odnosno,zavisno o budućem korištenju prostora dovesti u prvobitno stanje.

#### **Mjere za ublažavanje uticaja na vazduh**

Tokom faze građenja, na ispusnim cijevima svih mašina i vozila sa dizel-motorima obezbijediti da imaju filtere za odvajanje čađi. Redovnim (planskim periodičnim) i vanrednim tehničkim pregledima mašina i vozila osigurati maksimalnu ispravnost i funkcionalnost sistema sagorijevanja pogonskog goriva, koristiti (i redovito kontrolisati) gorivo – sa garantiranim standardom kvaliteta. Tokom izvođenja radova vršiti polijevanje vodom zemljišta na eventualnim lokacijama gdje može doći do veće emisije prašine

#### **Mjere za ublažavanje uticaja na pedološke karakteristike**

Neophodno je pripremiti projekat pripremnih radova koji će biti u saglasnosti sa uslovima koje izdaje nadležni organ, kao i u slučaju korišćenja materijala za izgradnju sa okolnih lokaliteta, čiji uslovi treba da budu određeni u glavnim projektima planiranih objekata. U fazi građenja, eventualno nastali otpad, bez rasipanja, utovariti na transportna sredstva i odmah odvesti na odlagalište ili za to propisano mjesto uz adekvatno zbrinjavanje istog. Nije dozvoljeno odlaganje materijala u korito ili na obale vodotoka

#### **Pridržavati se dobre radne/grajdevinske prakse i planiranja**

Za izvođenje radova izabrati mehanizaciju i transportna sredstva koja će minimalno uticati na degradaciju zemljišta. Građevinsku mehanizaciju održavati redovno, te prepoznati potencijalna mesta curenja i odmah izvršiti njihova saniranja. Zabraniti mijenjanje ulja i dosipanje goriva na lokalitetu, već to provoditi na najbližoj benzinskoj pumpi. Preporučuje se korištenje ekološki prihvatljivi lubrikantata (EPL), umjesto štetnih lubrikantata (ulja i maziva) proizvedenih od mineralnih ulja. Ovo posebno naglašavamo jer je štetno djelovanje mineralnih ulja kumulativno ukoliko dođe na slobodni prostor. Bilo koji dio zemljišta kontaminiran sa prosutim uljem ili gorivom izvođač radova treba posuti piljevinom, te ukloniti i odložiti na odobreno odlagalište. U slučaju akcidenta (izlivanje ili curenje goriva ili ulja) hitno intervenisati u skladu sa pripremljenim planom mjera i aktivnosti u ovakvim slučajevima.

#### **Mjere za ublažavanje uticaja na floru i faunu**

U fazi građenja ukloniti sav otpadni materijal od uklonjene vegetacije i šiblja, te obezbijediti tokom radova monitoring. Za izvođenje radova izabrati mehanizaciju i transportna sredstva koja će zahtijevati što manje proširenje postojećih puteva. Neophodne su i redovne administrativne mjere (učešće ekološke inspekcije).

#### **Mjere za ublažavanje uticaja na pejzaž**

U fazi građenja, otpad ne gomilati na lokaciji gradnje, već bez rasipanja, utovariti na transportna sredstva i odvesti na odlagalište. Intervencije u prostoru trebaju što manje odudarati od prirodnih i ambijentalnih obilježja u kojima nastaju, te što manje dovoditi do vizuelne degradacije.

#### **Mjere za ublažavanje uticaja na infrastrukturu**

Neophodno je obezbjediti što brže planiranje i izgradnju objekata infrastrukture za adekvatno vodosnabdevanje, evakuaciju i tretman otpadnih voda, sakupljanje i odlaganje otpada na sanitarnoj deponiji, uz razvoj saobraćajne infrastrukture. U narednom periodu ove aktivnosti treba da sprovedu zainteresovani korisnici prostora /

investitori u saradnji sa nadležnim organima lokalne i centralne vlasti, a u skladu sa planovima za njihovu izgradnju.

#### **Mjere za ublažavanje uticaja na ambijentalnu buku**

U fazi građenja objekata, koristiti tehnički ispravnu građevinsku mehanizaciju. Aktivnosti provoditi u predviđenim radnim satima, bez produžavanja, da se ne bi uznemirilo lokalno stanovništvo, shodno Rješenju o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Glavnog grada.

Tehničkom dokumentacijom predviđjeti uslove i mјere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.

**Mišljenje broj 03-D-2947/2 od 12.07.2024.god. izdato od strane Agencije za zaštitu životne sredine.**

10.

#### **USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE**

Shodno grafičkom prilogu "08. Plan zelenih i slobodnih površina" predmetna lokacija UP11H, Zona H, predviđena je za zelenilo industrijskih zona.

##### **Opšte smjernice za uređenje parcele**

Na urbanističkoj parcelli slobodne površine oko objekata pejzažno urediti u skladu sa prirodnim područjem. Prostor treba oplemeniti autohtonim rastinjem, uvažavajući prirodno naslijeđe. Preporuka, teren oko objekata, platoe i druge površine treba izvesti na način da se ne narušava prirodni izgled, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode. Sve površine koje se koriste kao manipulativni prostor shodno namjeni industrije je potrebno izvesti tako da se potencijalni uticaji na zagađenje životne sredine svedu na minimum.

##### **Opšti uslovi za pejzažno uređenje**

- Svaki objekat (arhitektonski, građevinski, saobraćajni) tj. urbanistička parcela, treba da ima projekat pejzažnog uređenja
- U toku izrade projektne dokumentacije obavezna je prethodna inventarizacija, taksacija i valorizacija postojećeg zelenila (dendrometrijske karakteristike, vitalnost, dekorativnost, predlog mјera njegе) u cilju maksimalnog očuvanja i uklapanja postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja
- Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u tehničkoj dokumentaciji u okviru uređenja terena
- Prirodno zelenilo očuvano u vidu masiva, kao i pojedinačna reprezentativna stabala, treba da čine okosnicu zelenog fonda budućih projektnih rješenja
- Predvidjeti zaštitu postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila tokom građevinskih radova postavljanjem zaštitnih ograda
- Na mjestima gdje nije moguće uklapanje i zadržavanje kvalitetnog zelenila, planirati presađivanje (kod vrsta koje podnose presađivanje)
- U slučajevima gdje kvalitetno i vrijedno zelenilo nije moguće presaditi, dispoziciju objekata na UP prilagoditi postojećem vrijednom zelenilu
- Tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih za ozelenjavanje
- Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste, rasadnički odnjegovane u kontejnerima
- Izbjegavati vrste iz drugih areala i invazivne biljne vrste
- Karakteristike sadnica drveća za ozelenjavanje: - min. visina sadnice od 2,5 - 3 m - min. obim stabla na 1m visine od 12 - 14 cm

- Predvidjeti urbano opremanje, rasvjetu, sisteme za navodnjavanje i protivpožarnu zaštitu svih zelenih površina

#### Zelenilo poslovnih objekata (ZPO)

U okviru centralnih djelatnosti planirani su poslovni objekti. Zelene površine oko poslovnih objekata oblikovati u skladu sa namjenom objekata. Organizuju se u vidu poluotvorenih parterno uređenih zelenih površina sa popločanim stazama, platoima i drugim vrtno-arhitektonskim elementima. Kompozicijom zasada, izborom vrsta, koloritskim efektima i organizacijom površina naglasiti poslovni karakter objekata i formirati prijatne ambijente. Koristiti savremena pejzažno-arhitektonska rješenja uskladjena sa arhitekturom objekata i karakterom predjela. Uslovi za uređenje: - minimalno učešće zelenila je 20% - sadnju vršiti u manjim grupama (drvenasto - žbunasti zasadi) i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim zasadima (travnjaci, pokrivači tla, perene, jednogodišnje cvijeće, žbunasti zasadi, bordure, žive ograde) - u kombinaciji sa zelenilom moguće je koristiti i građevinski materijal (kamen, rizla, drvo, staklo i sl.) - linearno zelenilo planirati uz saobraćajnice i na parkinzima (uslovi iz ZUS-a) - kod kompozicije zasada voditi računa o spratnosti, ritmu i koloritu kao i o vizurama prema fasadama - dispoziciju zelenila uskladiti sa mjerama energetske efikasnosti u pogledu uticaja na mikroklimu, zaštitu od sunca i vjetra izbjegavati šarenilo vrsta, formi i kolorita

- pejzažno uređenje uskladiti sa trasama podzemnih instalacija
- za zastore koristiti moderne materijale uskladjene sa arhitekturom objekata i ambijentalnim karakteristikama
- koristiti visokodekorativne biljne vrste
- formirati kvalitetne travnjake
- predvidjeti fontane, česme, skulpture, funkcionalan mobilijar savremenog dizajna
- projektovati sisteme za zalivanje
- u toku izrade projektne dokumentacije obavezna je prethodna inventarizacija, taksacija i valorizacija postojećeg zelenila (dendrometrijske karakteristike, vitalnost, dekorativnost, predlog mjera njegе) u cilju maksimalnog očuvanja i uklapanja postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja - ostalo u skladu sa Opštim uslovima.

#### 11. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljnih radova bilo koje vrste na području zahvata nađe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema članu 87 i članu 88. Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list RCG“, br. 49/10, 49/11 i 44/17), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara radi utvrđivanja daljeg postupka.

#### 12. USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETljIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“, br. 48/13 i 44/15).

#### 13. USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

-

14.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRĀCAJA</b>
	<p>Opšti urbanistički uslovi o kojima treba voditi računa kada je u pitanju sigurnost vazdušnog saobraćaja su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekat svojim položajem i planiranim gabaritima ne smije da se prostire iznad površina namjenjenih za zaštitu vazduhoplova u letu;</li> <li>• Objekat svojim položajem , planiranim gabaritima ne smije da ometa rad tehničkih sistema, sredstava i objekata za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja (radio navigacionih sredstava);</li> <li>• Objekat svojom namjenom ne smije uticati na promjene u bilnjom i životinjskom svijetu koje bi mogle štetno uticati na sigurnost i bezbjednost vazdušnog saobraćaja;</li> <li>• Objekat ne smije biti opremljen svjetlima koja su opasna, zbumujuća i izazivaju obmanu/zabluđu pilota vazduhoplova;</li> <li>• Objekat ne smije biti opremljen velikim i visoko reflektujućim površinama koje prouzrokuju zasljepljivanje pilota vazduhoplova.</li> </ul>
15.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16,);</p>
16.	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	<p>Dozvoljava se fazna realizacija što je isto uslovljeno potrebama budućih korisnika, samoj tehnologiji, organizaciji i realizaciji izgradnje, fazna izgradnja će se izvoditi u skladu sa dinamikom koju predloži investitor u okviru idejnog rješenja.</p>
17.	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1.	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mesta</li> <li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV</li> </ul> <p>Na grafičkom prilogu 15. Plan elektroenergetske infrastrukture" na dijelu lokacije UP11H je postojeći elektrovod 110kV koji je planiran za ukidanje, na sjevernom dijelu parcele manji dio zahvata koridor planiranog elektrovoda 110kV prema postojećoj trafostanici 110/10kV "FPA".</p> <p>Akt broj 10-D/24-1821/2 od 11.07.2024.godine izdat od Crnogorskog elektroprenosnog Sistema AD iz Podgorice.</p>
17.2.	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b> <p>Prema grafičkom prilogu „14. Plan hidrotehničke infrastrukture“ i prema tehničkim uslovima nadležnog javnog preduzeća.  <b>Akt tehničkih uslova broj UPI-02-041/24-4986/2 od 29.07.2024.god. izdat od strane „Vodovod i kanalizacija“ DOO, Podgorica.</b></p>

17.3.	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>
	<p>Prema grafičkom prilogu „13 Plan saobraćajne infrastrukture“ i prema tehničkim uslovima nadležnog javnog preduzeća.  <b>Akt saobraćajno-tehničkih uslova broj UPI 11-341/24-1847 od 06.08.2024.god. izdat od strane Sekretarijata za saobraćaj, Podgorica.</b></p>
17.4	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b> <p><b>Upravljanje čvrstim komunalnim otpadom</b>  Osnovni cilj lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim gradjevinskim otpadom je minimizacija uticaja otpada na životnu sredinu i povećanja efikasnosti korišćenja resursa na teritoriji Glavnog grada, odnosno doprinos održivom razvoju kroz razvoj sistema upravljanja otpadom koji će obezbijediti kontrolu stvaranja otpada, iskorišćenje otpada i podsticaje za investiranje i afirmaciju ekonomskih mogućnosti koje nastaju iz otpada.  S obzirom da je ovim planskim dokumentom planirana izgradnja objekata, prilikom pomenutih aktivnosti generisće se određene kolicine otpada, koje će se prikupljati u kontejnerima u okviru urbanističke parcele na ulaznom dijelu, gdje projektom uređenja treba predvidjeti poseban prostor za postavljanje kontejnera za smeće. Potreban broj kontejnera odrediti prema površini objekta, imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada, u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem. Na mjestu sakupljanja obezbijediti primarnu selekciju otpada odvajanjem kontejnera za staklo, plastiku i metal. Odvoženje otpada vršiće se specijalnim vozilima do sanitарне deponije. Sakupljanje i transprt otpada je potrebno organizovati u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima.  Lokacije za postavljanje kontera treba da su u vidu niša i u zavisnosti od potreba u njima predvidjeti 2- 3 kontejnera. Kao tipski uzet je kontejner kapaciteta 1,1m3. Prilikom realizacije ovih kontejnerskih mesta voditi računa da kontejneri budu smješteni na izbetoniranim platoima ili u posebno izgrađenim nišama (betonskim boksovima).  Za neometano obavljanje iznošenja smeća svim nišama obezbijediti direktni prilaz komunalnog vozila. U toku izgradnje objekata na gradilištu obavezno odvojeno prikupljati: - šut i drugi sličan građevinski otpad, - opasan otpad (lijepkovi, boje, rastvarači i druga građevinska hemija i njihova ambalaža). Imajući u vidu da, shodno Zakonu o upravljanju otpadom, Lokalni plan tretira pitanja upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom. Shodno tome a na osnovu pomenutog Zakona potrebno je da KAP kao i ostali proizvođači industrijskog otpada sačine Plan upravljanja otpadom proizvodača otpada i u skladu sa tim definišu postupanje sa „ostalim vrstama otpada“.</p> <p><b>Napomena</b>  Imajući u vidu da, shodno Zakonu o upravljanju otpadom, Lokalni plan tretira pitanja upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom. Shodno tome a na osnovu pomenutog Zakona potrebno je da KAP kao i ostali proizvođači industrijskog otpada sačine Plan upravljanja otpadom proizvodača otpada i u skladu sa tim definišu postupanje sa „ostalim vrstama otpada“.</p> <p><b>Telekomunikaciona mreža</b>  Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikacione infrastrukture poštovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13)</li> <li>-Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14)</li> </ul>

	<p>-Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl.list CG", br.41/15)</p> <p>-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl.list CG", br.59/15)</p> <p>- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br.52/14)</p> <p>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost upućuje na primjenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http://www.ekip.me/regulativa/</a>;</li> <li>- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i adresu web portala <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</li> </ul>																
18.	<p><b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b></p> <p>Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i</li> <li>- Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.</li> </ul>																
19.	<p><b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b></p> <p>/</p>																
20.	<p><b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td><td><b>UP11H, Zona H</b></td></tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele</td><td>10298.00m<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td><td>0.40</td></tr> <tr> <td>Maksimalna površina pod objektom</td><td>4119.00m<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks izgrađenosti</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Maksimalna bruto građevinska površina objekata (BRGP)</td><td>10298.00m<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Spratnost objekta</td><td>VP, P+2</td></tr> <tr> <td><b>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</b></td><td></td></tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele	<b>UP11H, Zona H</b>	Površina urbanističke parcele	10298.00m <sup>2</sup>	Maksimalni indeks zauzetosti	0.40	Maksimalna površina pod objektom	4119.00m <sup>2</sup>	Maksimalni indeks izgrađenosti	1.00	Maksimalna bruto građevinska površina objekata (BRGP)	10298.00m <sup>2</sup>	Spratnost objekta	VP, P+2	<b>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</b>	
Oznaka urbanističke parcele	<b>UP11H, Zona H</b>																
Površina urbanističke parcele	10298.00m <sup>2</sup>																
Maksimalni indeks zauzetosti	0.40																
Maksimalna površina pod objektom	4119.00m <sup>2</sup>																
Maksimalni indeks izgrađenosti	1.00																
Maksimalna bruto građevinska površina objekata (BRGP)	10298.00m <sup>2</sup>																
Spratnost objekta	VP, P+2																
<b>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</b>																	

Parkiranje vozila predviđeti na parceli (% potrebnih parking mesta može se ostvariti na otvorenom parking prostoru u skladu sa tehničkim normativima) a ostalo u garaži u objektu.

Parkiranje može biti površinsko na parceli ili smješteno u suterenu ili prizemlju planiranih objekata. Garaže u suterenu treba povezati sa pristupnom saobraćajnicom izlazno – ulaznim rampama max nagiba 12%.

Kao normativ za potreban broj parking mesta, za proizvodnju usvojiti 6 PM na 1000m<sup>2</sup>. Kada su u pitanju poslovni prostori, tada važi normativ 10 PM na 1000m<sup>2</sup>. Ovom broju treba dodati i parking prostor za posjetioce, a u skladu sa namjenom i potrebama prostora.

Ovim planom je prihvaćen i razrađen princip da svaki objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe sa parkiranjem vozila na parceli na kojoj se objekat gradi (ispod ili pored objekta) ili u neposrednoj blizini (u manjoj cjelini).

Ukoliko pri projektovanju novih objekata dođe do promjena BGP u odnosu na plan, broj parking mesta obezbijediti prema datim normativima za izmijenjeno stanje. Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omogući maksimalno ozelenjavanje, a na svako 3 PM obezbijediti (koliko je moguće) zasad drvoreda radi hladovine. Parking mjesto definisati sa dimenzijama 2,5x5,0m sa ovičenjem.

Visina etaža garaže je od (2.40 - 3.0) m. Dimenzije parking mesta su 2.5x5,00m. Maksimalni poduzni nagib ulazno-izlaznih rampi je ir=12% za otkrivene i 15% za pokrivenе. Kontakt rampe sa parkirnom pločom mora da zadovolji vertikalne uslove prohodnosti mjerodavnog vozila, pa se zaobljuje kružnim lukom manjim od 20m ili ublažava polunagibom.

Građevinska linija ispod površine zemlje, kada je u pitanju prostor namijenjen za garažiranje, može biti do 1.5 m od granice urbanističke parcele.

Raspored parking mesta i gabarit podzemne garaže, kao i raspored i broj ulazno-izlaznih rampi biće definisan kroz izradu Glavnih projekata objekata, što zavisi od raznih faktora, prije svega od arhitektonskog rješenja objekta, konstruktivnog sistema garaže, rasporeda vertikalnih komunikacija i sl.

Prije izrade Glavnog projekta konstrukcije podzemne garaže Investitor je obavezan da izvrši geomehanička i geotehnička ispitivanja terena.

#### **Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja**

Rješavanjem zahtjeva korisnika za gradnjom novih ili intervencijama na postojećim objektima, uz striktnu kontrolu tehničke dokumentacije i realizacije, doprinijeće se unapredjenju arhitektonskih i likovnih vrijednosti samih objekata, a samim tim i ukupne slike prostora. Arhitektonske volumene objekata potrebno je pažljivo projektovati sa ciljem postizanja homogene slike prostora.

Fasade objekata kao i krovne pokrivače predviđjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugraditi. Objekte treba maximalno osavremeniti i oblikovati u skladu sa novim tehnološkim i građevinskim materijalima, uz primjenu savremenih i inovativnih rješenja koja su ekološki prihvatljiva. Krovovi mogu biti ravni ili kosi – dvovodni ili viševodni, sa nagibima krovnih ravnih koje odgovaraju klimatskim uslovima područja. Moguće je krov ozeleniti po krovnim ravnima. Takođe se velike površine proizvodnih i skladišnih prostora mogu obložiti materijalima koji su samoodrživi u smislu energetske efikasnosti. Moguće je na krovovima postavljati solarne i fotovoltažne panele u cilju iskorišćenja zelene energije.

## **Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti**

U cilju racionalizacije potrošnje energije i sve izraženijih zahtjeva za zaštitom čovjekove okoline predlaže se dvije osnovne mјere: štednja i korišćenje alternativnih izvora energije. Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, implementacijom mјera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:

- upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu;
- energetsku efikasnost zgrada;
- upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata

Energetski i ekološki održivo graditeljstvo teži:

- smanjenju gubitaka toplotne iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povolnjim odnosom osnove i volumena zgrade;
- povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orientacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije;
- korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.);
- povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.

Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti predulove za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih objekata. Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog rješenja u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska efikasna zgrada.

Zato je potrebno:

- analizirati lokaciju, orientaciju i oblik objekta;
- primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletнog spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove;
- iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštiti se od pretjeranog osunčanja;
- koristiti energetska sistema grijanja, hlađenja i ventilacije, i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima energije.

Najvažni su tri stepena energetske efikasnosti su:

- smanjenje gubitaka energije pomoću termičke izolacije objekta,
- efikasno korišćenje energije,
- efikasna proizvodnja energije.

Smjernice za smanjenje gubitaka energije su:

- maksimalna termička izolacija, kompaktnost građevine i nepostojanje termičkih mostova: sve komponente omotača zgrade moraju imati izolaciju čija je U-vrijednost za zidove  $0.4\text{W}(\text{m}^2\text{K})$ , za podove  $0.4\text{-}0.5\text{ W}(\text{m}^2\text{K})$ , i za krov  $0.8\text{ W}(\text{m}^2\text{K})$ ;
- prozori moraju imati dvoslojno ili troslojno staklo i izolovane ramove: U-vrijednost od  $1.30\text{W}(\text{m}^2\text{K})$ , uključujući okvir, i g-vrijednost od 0.5 (ukupna solarna transmisija) za zastakljivanje;
- stepen zaptivenosti zgrade: rezultat testa zaptivenosti mora biti 0.6, promjena vazduha na sat.

Efikasno korišćenje energije obuhvata:

- predgrijavanje svježeg vazduha;
- orientaciju ka jugu i mogućnost osunčanosti tokom zime;
- uštenu energije za grijanje koja se postiže pasivnom upotrebom solarne energije;
- solarne kolektore za pripremu tople vode u domaćinstvu;
- kućne aparate koji malo troše - energetski efikasni: veš-mašine, frižideri, zamrzivači, lampe itd. predstavljaju još jedan koristan dio koncepta pasivne energetske efikasnosti.

	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Službeni list CG", br.47/13).	
	<b>DOSTAVLJENO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podnosiocu zahtjeva</li> <li>- Direkciji za inspekcijski nadzor</li> <li>- U spise predmeta</li> <li>- a/a</li> </ul>	
	<b>OBRAĐIVACI</b> URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Branka Nikić Nataša Đuknić
	<b>DRŽAVNA SEKRETARKA</b>	Marina Izgarević Pavićević 
	<b>PRILOZI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>- Kopija plana</li> </ul>	
	Mišljenje broj 03-D-2947/2 od 12.07.2024.god. izdato od strane Agencije za zaštitu životne sredine; Akt broj 10-D/24-1821/2 od 11.07.2024.godine izdat od Crnogorskog elektroprenosnog Sistema AD iz Podgorice; Akt tehničkih uslova broj UPI-02-041/24-4986/2 od 29.07.2024.god. izdat od strane „Vodovod i kanalizacija“ DOO, Podgorica; Akt saobraćajno-tehničkih uslova broj UPI 11-341/24-1847 od 06.08.2024.god. izdat od strane Sekretarijata za saobraćaj, Podgorica;	

ID DUP-a Industrijska zona KAP-a Podgorica

505	6601984.31	4695926.15	451	6602461.15	4695377.62	397	6602205.82	4695379.94
504	6601996.02	4695918.07	450	6602461.11	4695377.53	396	6602211.14	4695389.14
503	6601996.83	4695914.47	449	6602434.08	4695354.04	395	6602279.56	4695381.49
502	6601701.91	4695709.56	448	6602397.81	4695354.30	394	6602277.13	4695381.85
501	6601688.76	4695740.21	447	6602393.63	4695356.59	393	6602271.26	4695383.58
500	6601685.80	4695755.64	446	6602387.30	4695361.26	392	6602261.25	4695388.11
499	6601616.86	4695712.53	445	6602379.72	4695365.70	391	6602253.68	4695392.55
498	6601067.47	4695336.50	444	6602369.72	4695370.24	390	6602252.22	4695393.63
497	6601066.08	4695351.25	443	6602363.84	4695371.97	389	6602242.36	4695399.81
496	6601343.77	4695691.60	442	6602361.42	4695372.32	388	6602239.11	4695392.62
495	6601369.08	4695723.20	441	6602351.27	4695375.31	387	6602231.83	4695395.92
494	6601447.89	4695761.93	440	6602242.33	4695424.69	386	6602235.13	4695403.20
493	6601616.89	4693612.72	439	6602237.23	4695427.91	385	6602224.04	4695405.54
492	6601551.93	4693648.59	438	6602233.71	4695436.27	384	6602214.76	4695399.57
491	6601644.45	4693714.65	437	6602234.42	4695441.16	383	6602205.82	4695379.95
490	6601833.71	4695582.29	436	6602236.36	4695447.20	382	6602206.92	4695379.45
489	6601848.43	4695575.85	435	6602240.05	4695455.36	381	6602210.34	4695387.31
488	6601853.33	4695570.88	434	6602241.30	4695454.79	380	6602215.97	4695398.98
487	6601856.81	4695559.80	433	6602237.29	4695446.26	379	6602371.48	4695328.54
486	6601855.75	4695548.15	432	6602236.63	4695440.16	378	6602390.04	4695305.85
485	6601852.17	4695536.48	431	6602331.09	4695397.40	377	6602388.17	4695283.04
484	6601847.94	4695527.73	430	6602414.13	4695359.80	376	6602342.00	4695181.06
483	6601850.24	4695526.72	429	6602424.48	4695363.23	375	6602367.13	4695169.68
482	6601847.87	4695519.36	428	6602466.86	4695456.88	374	6602381.38	4695201.16
481	6601845.73	4695511.76	427	6602492.61	4695446.77	373	6602383.92	4695208.80
480	6601842.07	4695498.73	426	6602483.36	4695426.42	372	6602385.65	4695216.73
479	6601839.52	4695493.02	425	6601906.54	4695594.18	371	6602387.07	4695221.00
478	6601823.15	4695481.58	424	6601906.78	4695596.52	370	6602389.01	4695225.29
477	6601699.54	4695456.68	423	6601911.93	4695616.80	369	6602381.73	4695228.59
476	6601458.90	4695672.21	422	6602017.67	4695536.18	368	6602385.03	4695235.88
475	6601471.01	4695657.78	421	6602014.04	4695528.17	367	6602392.31	4695232.58
474	6601474.32	4695633.59	420	6602023.15	4695524.04	366	6602394.71	4695237.87
473	6601457.43	4695681.49	419	6601925.50	4695568.31	365	6602399.11	4695245.70
472	6601453.15	4695710.76	418	6601917.14	4695572.83	364	6602402.44	4695250.57
471	6601455.11	4695735.25	417	6601907.36	4695585.89	363	6602409.15	4695262.50
470	6601429.59	4695704.02	416	6601915.72	4695625.18	362	6602411.63	4695267.98
469	6601449.81	4695562.18	415	6601913.64	4695620.74	361	6602412.53	4695306.61
468	6601432.03	4695540.78	414	6601914.48	4695620.35	360	6602386.40	4695334.68
467	6601433.37	4695526.01	413	6601910.00	4695608.15	359	6602289.71	4695378.51
466	6601613.78	4695375.35	412	6601908.31	4695598.71	358	6601929.66	4695541.99
465	6601628.66	4695376.79	411	6601908.16	4695591.05	357	6601951.82	4695531.67
464	6601687.88	4695449.75	410	6601910.01	4695584.69	356	6601977.81	4695519.90
463	6601539.36	4695571.35	409	6601960.09	4695562.04	355	6601991.12	4695513.86
462	6601557.62	4695595.23	408	6602001.41	4695653.22	354	6602025.55	4695498.25
461	6601515.58	4695630.70	407	6601947.34	4695677.73	353	6602078.36	4695474.58
460	6601515.25	4695633.43	406	6601933.49	4695672.61	352	6602130.98	4695450.46
459	6602371.09	4695485.63	405	6601928.58	4695662.10	351	6602134.04	4695449.07
458	6602236.63	4695440.16	404	6601923.64	4695649.28	350	6601882.72	4695543.61
457	6602240.02	4695455.30	403	6601920.84	4695638.46	349	6601879.69	4695540.44
456	6602268.82	4695518.82	402	6602288.38	4695205.36	348	6601869.16	4695523.73
455	6602284.08	4695525.06	401	6602277.48	4695210.30	347	6601867.07	4695518.78
454	6602464.46	4695384.90	400	6602163.52	4695261.96	346	6601866.23	4695518.89
453	6602452.94	4695390.12	399	6602158.28	4695275.85	345	6601866.49	4695519.47
452	6602449.65	4695382.83	398	6602200.97	4695369.32	344	6601868.51	4695524.06

CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: PODGORICA  
Broj: 101-917/24-2853  
Datum: 17.07.2024.




Katastarska opština: DAJBABE  
Broj lista nepokretnosti: 56,3964  
Broj plana: 5  
Parcele: 1343/14, 1343/103

## KOPIJA PLANA


Razmjera 1: 2500

↑  
S




IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA  
Obradio:






## LEGENDA



granica plana

Prilog: 00 Topografsko katastarska podloga sa granicom plana





## LEGENDA

- |       |                              |
|-------|------------------------------|
| ---   | GRANICA PLANA                |
| —     | GRANICA URBANISTIČKE PARCELE |
| UP 14 | OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE  |
| A     | OZNAKA URBANISTIČKOG BLOKA   |
| ----  | GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA  |
| ====  | KOLSKE SAOBRAĆAJNICE         |
| ===== | KOSINE                       |
| ===== | KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE     |


## NAMJENA POVRŠINA


- IP INDUSTRIJA I PROIZVODNJA
  - IOK OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (IOH, IOE i dr.)
  - CD CENTRALNE DJELATNOSTI
  - PUS POVRŠINE PEJZAŽNOG UREĐENJA SPECIJALNE NAMJENE
  - ŽS ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ I KORIDOR
  - VPS RIJEKA MORAČA



## Prilog: 10 PLAN NAMJENE POVRŠINA








## LEGENDA

- GRANICA PLANA  
— GRANICA URBANISTIČKE PARCELE  
UP 14 — OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE  
A — OZNAKA URBANISTIČKOG BLOKA  
— GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA  
— KOLSKE SAOBRAĆAJNICE  
— KOSINE  
— KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE  
— ŽELJEZNIČKA PRUGA  
— GRANICA GRAĐEVINSKE LINIJE(ZONA IZGRADNJE)  
35 — TAČKE KOORDINATA GRAĐEVINSKE LINIJE

Prilog: 12 Plan regulacije i nivелације






## LEGENDA

—	GRANICA PLANA
—	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
A	OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
— — —	OZNAKA URBANISTIČKOG BLOKA
— — —	GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
	KOLSKE SAOBRACAJNICE
\\\\\\\\	KOSINE
■■■■■	KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE
	ŽELJEZNIČKA PRUGA

Prilog: 13 Plan saobraćajne infrastrukture





#### LEGENDA


- GRANICA PLANA**
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE**
- UP 14**
- A**
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE**
- GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA**
- GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA**
- KOLSKO SAOBRAĆAJNICE**
- KOSINE**
- KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE**
- ŽELJEZNIČKA PRUGA**

#### HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

- POSTOJECI VODOVOD**
- PLANIRANI VODOVOD**
- VODOVOD KOJI SE UKIDA**
- POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA**
- PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA**
- POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA**
- PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA**
- ATMOSFERSKA KOJA SE UKIDA**
- POSTOJECI VODOVOD TEHNOLOŠKE VODE - UKIDA SE CJELOKUPNI SISTEM**
- ISPUSTNI CJEVOVOD IZ REZERVOARA "SRPSKA GORA"**
- BUNAR**
- MJESTO PRIKLJUČENJA POSTOJEĆE NA PLANIRANU INFRASTRUKTURU**
- MJESTO PRIKLJUČENJA POSTOJEĆE NA PLANIRANU INFRASTRUKTURU**
- MJESTO PRIKLJUČENJA POSTOJEĆE NA PLANIRANU INFRASTRUKTURU**



Prilog: 14 Plan hidrotehničke infrastrukture



## LEGENDA

- |  |                              |
|--|------------------------------|
|  | GRANICA PLANA                |
|  | GRANICA URBANISTIČKE PARCELE |
|  | OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE  |
|  | OZNAKA URBANISTIČKOG BLOKA   |
|  | GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA  |
|  | KOLSKE SAOBRAĆAJNICE         |
|  | KOSINE                       |
|  | KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE     |
|  | ŽELJEZNIČKA PRUGA            |

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

-  TRAFOSTANICA POSTOJEĆA  
 TRAFOSTANICA PLANIRANA  


---

 ELEKTROVOD 10KV POSTOJEĆI  
 ELEKTROVOD 10KV UKIDA SE  


---

 ELEKTROVOD 10KV PLANIRANI  


---

 ELEKTROVOD 35KV POSTOJEĆI  
 ELEKTROVOD 35KV UKIDA SE  


---

 ELEKTROVOD 110 KV POSTOJEĆI  
 ELEKTROVOD 110 KV UKUDA SE  


---


 ELEKTROVOD 110 KV PLANIRANI  


---

 GRANICA TRAFO REONA  
 KABLOVSKA SPOJNICA 10 KV



## Prilog: 15 Plan elektroenergetske infrastrukture




## LEGENDA

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>UP 14</b>                    | GRANICA PLANA  |
| <b>A</b>                        | GRANICA URBANISTIČKE PARCELE                                       |
|                                 | OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE  |
|                                 | OZNAKA URBANISTIČKOG BLOKA   |
|                                 | GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA  |
|                                 | KOLSKE SAOBRAĆAJNICE   |
|                                 | KOSINE   |
|                                 | KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE   |
|                                 | ŽELJEZNIČKA PRUGA  |
| <b>ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA</b> |  |
|                                 | POSTOJEĆI TELEKOMUNIKACIONI ČVOR                                   |
|                                 | POSTOJEĆE TELEKOMUNIKACIONO OKNO                                   |
|                                 | POSTOJEĆA TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACIJA                           |
|                                 | PLANIRANO TELEKOMUNIKACIONO OKNO                                   |
|                                 | PLANIRANA TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACIJA                           |
| 2,3,4 x PVC                     | BROJ PVC CIJEVI 110MM U PLANIRANOJ TELEKOMUNIKACIONOJ KANALIZACIJI |
| 1,2,...,317                     | BROJ PLANIRANOG TELEKOMUNIKACIONOG OKNA                            |



Prilog: 16 Plan elektronske komunikacije



## LEGENDA

- GRANICA PLANA  
 — GRANICA URBANISTIČKE PARCELE  
 UP 14 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE  
 A OZNAKA URBANISTIČKOG BLOKA  
 — GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA  
 — KOLSKE SAOBRAĆAJNICE  
 — KOSINE  
 — KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE  
 — ŽELJEZNIČKA PRUGA

POVRŠINE ZA PE IZAŽNO UBERENJE

Površine javno namijenjene

Zelenilo uz saobraćajnicu

#### Površine ograničene u vremenu

**zez** Zelenilo postavlja v obliko

#### **Bouréaumusique**

Záčít na novém

313 Zelaznik et al.

**200** **Z** **1** **1**

#### **Externe Infrastruktur**





Crna Gora

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovineSEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI  
Broj: 03-D-2947/2

25.07.2024

Podgorica, 12.07.2024.godine  
06-333/24-7321/2MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE  
Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme  
Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Podgorica

UI. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-2947/1 od 11.07.2024.godine

**PREDMET:** Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 06-333/24-7321/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta na lokaciji urbanističke parcele UP11H, Zona H, koja se sastoji od dijelova katastarskih parcela broj 1343/14 i 1343/103 KO Dajbabe, u zahavtu Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona KAP-a“ – Izmjene i dopune („Službeni list Crne Gore“, opštinski propis br. 69/19), Glavni grad Podgorica, a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova Tripković Milki iz Podgorice, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nije moguće utvrditi koji su sadržaji planirani na predmetnoj lokaciji.

Smatramo da Investitora treba obvezati da, kada bude jasno definisao planirane sadržaje na predmetnoj lokaciji, zatraži Izjašnjenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu kod Agencije za zaštitu životne sredine.

dr Milan Gazdić  
DIREKTOR

15

AGENCIJA ZA  
ZAŠTITU ŽIVOTNE  
SREDINE  
CRNE GOREAGENCIJA ZA ZAŠTITU  
ŽIVOTNE SREDINE  
CRNE GOREIV Proleterske 19  
81000 Podgorica, Crne Gora  
tel.: +382 20 446 500  
email: epamontenegro@gmail.com  
www.epa.org.me



Zivo račun

NIB: 530-22-41

Lovćen banka, 565-2334-69

Prva banka CG: 535-9562-08

Hipotekarna banka: 520-9074-13

CKB: 510-8284-20, CKB: 510-1028-60

Dodatak za prikaz uslova priključenja na vodovod i kanalizaciju				
Datum	Vrijeme	Prijava	Prijetje	Vrijednost
30. 07. 2024		06 - 333 / 24 - 7321/5		

CRNA GORA

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA,  
URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Broj: UPI-02-041/24-4986/2

Podgorica, 29. 07. 2024. 20

159248, 3000-528/2024

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, postupajući po zahtjevu **Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine**, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17), člana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15 i 034/16), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) izdaje

### TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj 06-333/24-7321/4 od 12.07.2024. godine, koji je kod nas evidentiran pod brojem UPI-02-041/24-4986/1 od 12.07.2024. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju za izgradnju objekta industrije i proizvodnje na UP11H, u zahvatu DUP-a "Industrijska zona KAP-a" izmjene i dopune (katastarske parcele: 1343/14 i 1343/103 KO Dajbabe) u Podgorici, investitora Tripković Milike (prema nacrtu urbanističko-tehničkih uslova, izdatih od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine), propisujemo sljedeće tehničke uslove priključenja na gradski hidrotehničkim instalacijama na predmetnoj lokaciji. Položaj prikazanih cjevovoda je ucrtan kao spoj osovine poklopaca šahtova, što ne mora da odgovara stvarnom položaju cjevi. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno. U slučaju da hidrotehničke instalacije prolaze preko predmetne parcele, iste se moraju izmjestiti prije početka radova na objektu, a na osnovu zahtjeva investitora. Troškovi izmještanja padaju na teret investitora, a vodoinstalaterske radove izvodi isključivo "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.

Predmetna urbanistička parcela je neizgrađena. Planom je predviđena izgradnja objekta centralnih djelatnosti, spratnosti od Vp do P+2, površine u osnovi 4119m<sup>2</sup> i ukupne bruto površine max 10298m<sup>2</sup>.

Predmetnim DUP-om je planirana izgradnja saobraćajnice zapadno i sjeverno od predmetne parcele, u sklopu koje je predviđena izgradnja vodovoda DN110mm, fekalne kanalizacije DN200mm i DN315mm i atmosferske kanalizacije DN500mm. Situacija DUP-om planiranog stanja hidrotehnike je u prilogu urbanističko-tehničkih uslova. Za realizaciju infrastrukture je nadležna Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

#### a) Vodovod:

Za trajno priključenje objekta na gradsku vodovodnu mrežu trenutno nema uslova. Priključenje postojećih i planiranih objekata na ovoj lokaciji (te i objekta na UP11H) moći će se ostvariti nakon izgradnje novog vodovoda, njegovog tehničkog prijema i predaje na

upravljanje i održavanje ovom društvu. Priklučak prema objektu voditi isključivo javnom površinom, kada se za to steknu uslovi.

Bunarski sistem vodosnabdijevanja objekta se ne smije povezivati sa gradskom vodovodnom mrežom.

U slučaju racionalne i tehnički logične potrošnje u vodovodnom sistemu biće obezbijedjen pritisak na mjestu priključenja oko 2bar, nakon izgradnje DUP-om planirane vodovodne mreže.

Za registrovanje utroška vode cijelog objekta, potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera odgovarajućih dimenzija u šahu ispred objekta. Ukoliko ima više poslovnih jedinica, za registrovanje utroška vode potrebno je ugraditi posebne vodomjere u šahu ispred objekta za svaku poslovnu jedinicu posebno, a nikako u objektima i samim jedinicama. Šah treba da bude u posjedu podnosioca zahtjeva, 1 do 2m od ivice parcele gledajući iz pravca mesta priključenja na ulični cjevovod. Minimalne dimenzije svjetlog otvora šaha za vodomjere su 1.2x1.2x1.2m (u koji se mogu smjestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa drenažom, penjalicama i poklopcom tako postavljenim da se pri silazu u šah ne gazi po vodomjerima. Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šaha - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura, da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

Kod vodomjera Ø50 mm i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi od profila vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šaha voditi računa o dimenzijama komada koji se ugrađuju.

Svi vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim kućištem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko očitavanje, sa magnetnim ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomjera, koji su prilagođeni usvojenom programu i opremi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati važeću plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Nije potrebno razdvajati protivpožarnu od ostale sanitарне vodovodne mreže, jer se protivpožarna voda vrlo rijetko troši, pa voda u cjevima dugo stoji, te može biti sanitarno neispravna. Osim toga, kod razdvojenog sistema može se desiti da baš kad je potrebno, ustanovimo da nešto nije u redu sa tom granom vodovodne mreže. Kod zajedničkog sistema, dovoljan je jedan kontrolni vodomjer – kombinovani sa daljinskim očitavanjem. Ne dozvoljava se postavljanje hidrantskih priključaka za vatrogasna vozila na spoljnjim zidovima objekta.

Ako uslovi zaštite od požara za predmetni objekat zahtijevaju automatski stabilnu instalaciju za gašenje požara – sprinkler instalaciju, za istu je potrebno predvidjeti minimalno redukovani rezervoar shodno klasi požarne opasnosti, a sve u skladu sa standardom MEST EN – 12845. Projektom unutrašnjih instalacija potrebno je predvidjeti kontinualnu dopunu rezervoara iz spoljašnje vodovodne mreže i prikazati njihovo povezivanje kao i način mjerjenja potrošnje te vode. Potrebno je predvidjeti poseban vodomjer i za njega.

Vodoinstalaterske radove na izradi priključka, nabavci i ugradnji vodomjera, izvodi isključivo "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica po zahtjevu korisnika. Prilikom izvođenja pripremnih radova za ugradnju vodomjera, obavezno konsultovati nadležnu službu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica, koja nabavlja i ugrađuje vodomjere. U slučaju nepoštovanja navedenog, odnosno nelegalnog priključenja na vodovodnu mrežu, vodovodni priključak će biti ukinut i preduzete odgovarajuće zakonske mjere.

Nakon sproveđenja postupka za dobijanje odobrenja za gradnju objekta i prijave gradnje nadležnom organu, potrebno je da podnesete zahtjev ovom društvu za dobijanje gradilišnog vodovodnog priključka. Ukoliko umjesto vlastitog gradilišnog priključka

investitor za građenje koristi gradsku vodu preko svog ili tuđeg registrovanog vodomjera za domaćinstvo, ili na neki drugi način, ta potrošnja će se posebno obračunati i mora da se reguliše prije dobijanja trajnog priključka. Da bi se stekli uslovi za dobijanje trajnog priključka, osim izgradnje planiranog vodovoda, potrebno je da investitor pribavi potvrdu da je objekat urađen prema revidovanoj projektnoj dokumentaciji, kao i potvrdu o izmirenim obavezama od Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i uz zahtjev za stalni priključak ih dostavi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.

b) Fekalna kanalizacija:

Gradski sistem kanalizacione mreže je separatni, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto.

Na predmetnoj lokaciji nema uslova za priključenje predmetnog objekta na gradsku fekalnu kanalizaciju. U blizini lokacije postoji izведен kolektor fekalne kanalizacije, ali isti nije i neće biti u funkciji dok ne dođe do izgradnje postrojenja za prečišćavanje na novoj lokaciji.

Priključenje objekta će biti moguće ostvariti nakon izgradnje kolektora fekalne kanalizacije saobraćajnicom zapadno od lokacije, kao i naprijed navedenog postrojenja, njihovog tehničkog prijema i predaje na upravljanje i održavanje ovom društvu. Priključak ka objektima voditi isključivo javnom površinom, kada se za to steknu uslovi.

Nakon izgradnje gradske kanalizacije u ulici pored predmetne parcele i svih nizvodnih kolektora, tj. stvaranja uslova za priključenje objekta, potrebno je da se investitor ponovo javi zahtjevom za izdavanje novih uslova priključenja i saglasnosti za priključenje na fekalnu kanalizaciju. Ovi uslovi se odnose na postojeće stanje gradske infrastrukture, odnosno nepostojanje uslova za priključenje na gradsku fekalnu kanalizaciju. Oni ne podrazumijevaju buduće stanje, te ostaje obaveza investitora da pribavi nove uslove, kad se stanje na terenu promjeni.

Na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija, može se kao privremeno rješenje, vršiti izgradnja septičkih jama u individualnoj izgradnji. Septičke jame se grade bez ispusta i preliva sa vodonepropusnim dnem i zidovima. Izlaznu kanalizacionu cijev iz objekta i lokaciju septičke jame odrediti tako da se omogući što jednostavnije priključenje u buduću uličnu kanalizaciju.

S obzirom na to da će objekat u budućnosti biti priključen na gradsku fekalnu kanalizaciju, napominjemo da nije preporučljivo priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekata na fekalnu kanalizaciju. U slučaju da investitor priključi pomenute etaže na kolektor fekalne kanalizacije bez prepumpavanja, "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica neće snositi nikakvu odgovornost od eventualnog izlivanja fekalnih voda u naprijed navedenim etažama objekta.

Investitor je dužan izvršiti tretman otpadnih voda prije upuštanja istih u gradsku fekalnu kanalizaciju.

c) Atmosferska kanalizacija

Projektom obuhvatiti rješenje odvođenja kišnih voda sa krovova objekata, kao i cijele lokacije objekata. Za rješenje odvođenja predviđeti izgradnju retenzionog bazena (upojni bunar ili rov) na predmetnoj parceli. Dimenzije retenzionog bazena dokazati proračunom. Dimenzijsati ga za prihvatanje prvog poplavnog talasa 15-to minutne kiše intenziteta 264 l/s/ha. Kišne vode se ne smiju upuštati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju, kada dođe do njene realizacije, nego prvo u retenzioni bazen, koji se preliva u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Takođe, napominjemo da postoji mogućnost da buduća atmosferska kanalizacija kapacitetom neće moći da primi vodu sa krovova i okolnog terena planiranih objekata. Atmosferska kanalizacija se ne projektuje na maksimalnu količinu padavina na određenom području za određeni povratni period, jer bi isto bilo neracionalno. S tim u vezi, ne možemo garantovati uredno odvođenje atmosferskih voda u slučaju dugotrajnih kiša velikog intenziteta, koje mogu izazvati plavljenje podruma i suterena objekata, čiju je zaštitu potrebno riješiti projektnom dokumentacijom objekata.

Obavezno predvidjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m<sup>2</sup>.

d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija  
Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu

sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradjenje objekta (Službeni list CG broj 044/18). Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije do priključenja na gradski ulični vodovod odnosno do javne ulične kanalizacije uključujući i same spojeve sa istim.

U predmjeru radova obavezno treba razdvojiti radove na unutrašnjoj vodovodnoj instalaciji, koje obavlja izvođač radova na objektu, od dijela vodovodnog priključka, koje izvodi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.

Projekat obavezno mora da sadrži preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja. Svrha pregledne situacije na kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se može sagledati kako koncepcija kompletног rješenja, tako i veza svih ostalih priloga datih projektom.

Napominjemo da je potrebno nakon obrade projektne dokumentacije u dijelu spoljnih i unutrašnjih instalacija, projekat dostaviti "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica na provjeru poštovanja uslova priključenja i davanja saglasnosti na projekat.

Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:1500

Podgorica,  
29.07.2024. godine

Izvršni direktor,  
Aleksandar Nišavić, dipl.ecc.



1:1.500

**Legenda**

- Čvorovi
- Vodovodna mreža
- Slivnici
- ◎ RO Atmosferske kanalizacija
- RO Fekalne kanalizacije
- Fekalna kanalizacija

TRIPKOVIĆ MILIKA  
DIO KP 1343/14 i 1343/103 KO DAJBABE,  
UP 11H ZONA H DUP "INDUSTRIJSKA ZONA KAPPA"  
- IZMJENE I DOPUNE

SL 7683  
RO 8916 SL 7684  
SL 7685

SL 7683  
RO 8916 SL 7684  
SL 7685

SL 7686  
RO 8918  
SL 7697

SL 7698 SL 7699  
SL 7700  
SL 7701

SL 7702  
SL 7703  
SL 7704

SL 7705  
RO 8920 SL 7688  
SL 7689

SL 7706  
RO 8921  
SL 4218 RO 8933  
SL 7707

SL 5077  
SL 5078  
SL 5079

SL 5081  
SL 5082

SL 7662  
SL 7661  
SL 7660  
RO 8917 SL 7695  
SL 7659

SL 7696  
RO 8917 SL 7695  
SL 7659

SL 7693  
SL 7694  
RO 8918  
SL 7697

SL 7690  
SL 7691  
SL 7692

SL 7690  
SL 7691  
SL 7692

SL 4163 SL 4162  
SL 4160 SL 4161  
RO 8922

SL 4164  
RO 8921  
SL 4165 SL 4166  
RO 8920 SL 4167  
SL 4168 SL 4154  
RO 5430 SL 4155

SL 4156 SL 4157  
RO 5431 SL 4158  
RO 5432 SL 4159  
RO 5433 SL 4160  
RO 5434 SL 4161

SL 4162 SL 4163  
RO 5435 SL 4164  
RO 5436 SL 4165  
RO 5437 SL 4166  
RO 5438 SL 4167  
RO 5439 SL 4168



CRNA GORA  
GLAVNI GRAD PODGORICA  
SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

Oktobarske Revolucije 98, 81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 235-185, 235-188, 675-654  
email: saobraćaj@podgorica.me  
[www.podgorica.me](http://www.podgorica.me)

Pisarnica Ministerstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine

Primerac:	08-08-2024.
Org. broj:	06-133/24-7121/6

Broj: UPI 11-341/24-1847

Podgorica, 06.08.2024. godine

## MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Podgorica

Zahtjevom br. UPI 11-341/24-1847, zavedenim kod ovog Organa dana 31.07. 2024. godine, обратили се vezano za izdavanje saobraćajno – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na lokaciji urbanističke parcele UP 11H, Zona H, koja se sastoji od djelova katastarskih parcela br. 1343/14, i 1343/103 KO Dajbabe, u zahvatu DUP »Industriska zona KAP-a« izmjene i dopune, u Podgorici, Glavni grad Podgorica.

Glavnim projektom za izgradnju objekta na lokaciji urbanističke parcele UP 11H, Zona H, koja se sastoji od djelova katastarskih parcela br. 1343/14, i 1343/103 KO Dajbabe, u zahvatu DUP »Industriska zona KAP-a« izmjene, u Podgorici, Glavni grad Podgorica, prikazati kolski priključak na saobraćajnicu sekundarne mreže shodno planskim smjernicama.

Mjesto saobraćajnog priključka mora biti povoljnih geometrijskih karakteristika gdje je obezbjeđena dobra preglednost. Namjenu kontaktnih saobraćajnih površina, regulisati saobraćaja na kontaktnoj javnoj saobraćajnici.

Saobraćajnu signalizaciju na priključku projektovati u skladu sa propisima, standardima i normativima koji važe u ovoj oblasti i u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji (»Sl. list CG«, broj 35/21).

Napominjemo da je članom 5 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl. list Crne Gore", br. 044/18) propisano da tehničko rješenje priključka objekta na odgovarajuću saobraćajnu infrastrukturu, urađeno od strane ovlaštenog lica, predstavlja obavezan dio Glavnog projekta.

S poštovanjem,

Rukovodilac Odjeljenja za saobraćaj i puteve  
mr Fahret Maljević dipl.inž.saob.

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- a/a

SEKRETAR,  
Ninoslav Kaluderović





CRNOGORSKI  
ELEKTROPRENOSNI  
SISTEM AD

Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine  
26.07.2024.  
06-333/24-7321/3

IZVRŠNI DIREKTOR

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma  
i državne imovine  
n/r Ministra  
Odović Janko  
Ul. IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica

Broj: 10-D/24-1821/2

Podgorica: 11.07.2024. godine

**PREDMET: Mišljenje CGES-a na nacrt urbanističko-tehničkih uslova**

Poštovani,

Ministarstvo održivog razvoja i turizma se obratilo Crnogorskom elektroprenosnom sistemu dopisom broj 3659/2024 od 11.07.2024. godine (Vaš broj 06-333/24-7321/6 od 08.07.2024. godine) za davanje mišljenja na nacrt urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekata na lokaciji urbanističke parcele UP11H, zona H koja se sastoji od djelova katastarskih parcela broj 1343/14 i 1343/103 KO Dajbabe u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana »Industrijska zona KAP-a« - izmijene i dopune (Sl. list Crne Gore broj 69/19), Glavni grad Podgorica.

Predhodno se Ministarstvu održivog razvoja i turizma za izdavanje UT uslova za izgradnju objekata na navedenim parcelama obratio Tripković Milika iz Podgorice. Na osnovu pregleda dostavljenog dokumentacije i uvidom u dokumentaciju CGES-a konstatovano je da se objekti planirani na UP11H ne nalaze u blizini postojećih i planiranih objekata CGES-a.

U skladu sa naprijed navedenom, CGES Vam ne izdaje dodatne uslove u odnosu na već propisane nacrtom urbanističko-tehničkih uslova.

**NAPOMENA:** Uvidom u važeću prostorno-plansku dokumentaciju Glavnog grada i dokumentaciju CGES-a konstatovali smo da preko dijela katastarske parcele 1343/14 koji dominantno čini UP11H prolazi dalekovod koji je svojevremeno izgradio KAP za napajanje pojedinih svojih pogona (prvenstveno pogona prerade). Dalekovod je izgrađen za naponski nivo 110kV.

Predmetni dalekovod nije vlasništvo niti osnovno sredstvo CGES i isti nije razmatran kod izdavanja mišljenja na dostavljeni nacrt urbanističko tehničkih uslova.

S poštovanjem,

Dostavljeno: Imenovanom  
CO: 10; 600; 700; 702

IZVRŠNI DIREKTOR,  
Asanović Ivan, dipl. inž. el.